

# HRVATSKI LIST

Godina I.

Pula, subota 16. listopada 1915.

Broj 94.

## Požarevac zauzet.

### Austro-ugarski ratni izvještaj.

Beč, 15. oktobra. (D. u.) Službeno se javlja:

Rusko bojište.  
Na ruskom bojištu nema nikakvih osobitih dogodaka.

Talijansko bojište.

Na tirolskom frontu traje jaka neprijateljska topnička paljba. Infanterijske na vali kušao je protivnik samo na visoravni Folgarije, gdje je više talijanskih kompanija nasunulo oponoći protiv naših pozicija, nu nakon kratke borbe iz pušaka bio je neprijatelj prisiljen, da se povuče. Istaklo su se izjavili ponovni pokusaji prilagodljivo poduzeti u rano zoru. Na koruskiju i primorskoj granici je opet položaj neprjenjen. Pojedini odjaci ove fronte stoje pod trajajućem neprijateljskom topničkom paljicom. Na rubu visoravni blizu Peteanu obučen je protutavom talijanski odred koji je napredovan, te je pretrpio velike gubitke.

Srpsko bojište.

Austro-ugarske cete, koje napreduju preko Erihovih brda, bacile su neprijatelju natrag preko potoka Bolačice, koja utiče kod Vinčeva u Dunav. — Njemačke bojujuće sile, koji napreduju s obje strane doline Morave zauzeli su boreći se Pozarevac.

Bugarska prva vojska započela je napadom preko istočne granice Srbije, te je zaposadi vise prelaza između Beogradskog i Knjaževaca.

Zamjenik poglavice generalnog stožera, p. Hoffer, podmarsal.

Njemački ratni izvještaj nije dospije do 12 sati u noći.

### Turski ratni izvještaj.

Carigrad, 15. oktobra. (D. u.) Glavni javlja:

Dio naše mornarice potopio je blizu obale Sebastopoljske ruske parobrode „Candida“ i „Ahestron“, od kojih je jedan bio krcat sladrom, drugi maslom. Kod Anatolije bio je oboren neprijateljski razklopov. U odjeku Aribinjima oltorio je neprijatelj bezuspješno vatru protiv svih naših pozicija. Kod Seddihbalura prisiljen je na topništvo neprijateljsku torpednjaku na bijeg iz morskog tjesna.

### Dogodjaji na moru.

Potpotpuni njemački brodovi.

Malmöe, 15. oktobra. (D. u.) Prava vjesilišta lista, „Berlingske Tidende“ veći broj njemačkih brodova potopljen u stocnom moru. Kapelan njemačkog parobroda „Adler“ vidio je ponedjeljak eksplodirati tri njemačka parobroda uslijed navale podmornica.

### Junak regimente br. 87.

Beč, 15. oktobra. (D. u.) Iz stana se ratnici dopisnika javlja: Izvaredni čin hrabrosti pred neprijateljem pokazao je hrabristan Fran Jevnišek 2. poljske salutne reg. 87. Junastva, koje zasluži, da se i svi javnosti priopći. Odio, kojem se on pripadao, jurišao je da neprijatelju posude puškama i puščanim trojevinama prorijedila je bila naše jurisantičete, te je položaj ovih postao krištan. Tada je Jevnišek predao svoju pušku svome drugu, uzeo u ruke harmoniku, što mu ju kompanija darovala, te se ostavio na čelo četa, svirajući carevku, postali su ga slijedili caršku himnu i prodri su se neprijateljske pozicije, evnikek je kod prodiranja i kasnije kod roganjanja neprijatelja bio uvijek na čelu te svirajući patriotske pjesme. Predloženo se ga na odlikovanje.

### Balkan.

#### Balkanske države.

Milan, 15. oktobra. „Corriere della sera“ javlja, da je u Solunu iskrcaano dosada 50.000 momaka, i da prevozi traju. U Rusiji se drzane greke promatra optimistički. Venizelos se ovog puta neće udaljiti od političkog polja, nego će svojom prisutnošću uplivati na daljnji tok događaja. On može računati na vjernost većine u komori.

#### Komitadžije na djelu.

London, 15. oktobra. „Daily Mail“ javlja: Rima: Komitadžije, koji su kralj učinili raznitu grčko-srpske željezničke matoove bili su odbijeni teškim gubicima. Po svoj se prifici ide tu na crta Solun-Skihi.

#### Broj četa za Srbiju.

Hag, 15. oktobra. Entanta će u Solunu iskrcaati 300.000 momaka, od kojih će biti dvije trećine francuski i jedna trećina engleski. Italija ne će sudionistovati.

#### Na srpsko-bugarskoj granici.

Milan, 15. oktobra. Talijanske novine donasaju vijesti iz Londona i Pariza, da su bugarske cete sakupljaju na srpskoj granici. Bugari su već prešli srpsku granicu i prodri u Makedoniju. Vojni zbor iz Srbije prodire protiv Pirote. Knez Kiril nadzire utvrdje u Varne i Burgisu. Bugarsko je konjanstvo sakupljeno kod Kujstendila. Mjesta i gradovi na obali Crnoj mora su ispraznjeni. Prama ugovora dužnije Turška pribedi u pomoć sa vojskom od 50.000 momaka. Ove će se čete upozbiti kod Varne i Dedeagača.

#### Akcija na Balkanu.

Milan, 15. oktobra. „Idea Nazionale“ javlja, da je entanta priredila veliki načet za boje na Balkanu. Broj će se vlasti morati poslati tamo svoje čete. Iskrcavanje četa će uslijediti na vise mjesto. Engleskoj je mornarici povjereno vrlo važna zadaca. U smislu ovog načra traorat će i Rumunjska i Grčka pristati uz entantu.

#### Topništvo protiv Srbije.

Budapest, 15. oktobra. „Politika Hirado“ javlja iz Sofije: „Cambanha“ javlja, da je austrijsko topništvo protiv Srbije bilo mnogo jače nego kod provale Dunajecu. Nakon zetiske topničke paljbe započelo je prodiranje. Srpske cete, što su bile na rumunjskoj granici, došle su načet, da se odmah povuku protiv Smedereva, nu Nijemci su ovaj grad svejedno zauzeli.

#### Držanje Rumunjske.

B e c, 15. oktobra. „Südsl. Korr.“ javlja iz Bjelovara: Ruska je vlasta naložila svoj povjerenik, da se popita, kako bi stanoviste zauzela Rumunjska vlast, ako bi Rusija zamolio prolaz za svoje cete preko Dobruće. Bratišan je izjavio, da će Rumunjska braniti svoju neutralnost protiv svih i svakom.

#### Grčka ne priznaje srpskog ugovora.

Ljubljana, 15. oktobra. (D. u.) „Republikanac“ javlja iz Atene: Grčka je vlasta odgovorila dne 13. oktobra Srbiji obzirom na sudjelovanje Grčke u bugarsko-srpskom konfliktu. Grčka je vlasta miješena, da sa domaćim pravama predviđenim suvremenim dogovorima neće biti ispunjen. Grčko-srpski ugovor je čisto balkanska naravi. Sadašnji konflikt nije nikakav balkanski rat, nego epizoda općeg svjetskog rata. Grčka misli, da njezina oboruna i oprezna neutralnost služi interesiima obiju zemalja.

#### Crni putuju na pomoć Srbiji.

London, 15. oktobra. (D. u.) „Daily Mail“ javlja iz Soluna: Prvi francuski južno-afrimski pješadijski regiment putuje danas, 15. oktobra, željeznicom u Srbiju.

Izjavi svaki dan u 6 sati ujutro u Puli u skladboj tiskari Josip Krapotić, Trg Custoza 1 ili ulica Radetzky 20, gdje se nalazi tiskara, uredništvo i uprava lista. Za uredništvo odgovara izdavač Josip Hain, Telefona broj 58. Broj poštanskog štandesa 36.615. Predplatna iznosa je 50 k. mjesечно. O K tromjesečno, pojedini broj stane 6 katera. Oglaša računa se po 20 h jednostupni petstredak (3 mm).

### Eugarski manifest.

Sofija, 15. oktobra. (D. u.) Kraljevski manifest pozivaju narod i vojsku na obranu protiv podmuklog neprijatelja, koji je obezglasio rodnu grudu i na oslobođenje braće, sto čame pod srpskim jarom. Mi čemo se, zaključuje manifest, istodobno boriti sa hrabrim vojskama vlasti srednje Evrope.

#### Rusofili u Rumunjskoj.

London, 15. oktobra. Haras javlja, da su se sastali u Rumunjskoj članovi komore, da se posavjetuju o položaju. Filipescu i Take Jonescu su izjavili, da ako Rumunjska mobilizira, onda neće ni ofenziva protiv Srbije potrjabiti. Skupština je primila prijedlog, kojim se zahtijeva mobilizacija. Zastupnici će se opet sastati, kada dobiju odgovor od vlade.

#### Obrana Beograda.

Berlin, 15. oktobra. „Berliner Tageblatt“ javlja: Do zadnjih dana se je u Beogradu groznicačno popravljalo utvrde, sto se ih bilo kod zadnjega jurisanja na Beogradu uništilo. Radnje su vodili engleski inžinjeri. Osobito su se utvrdjivale zaštite na obali Save. Da utvrde budu u svemu odgovaraju, rušilo se čak i kuće. Kolodvor, koji je bio prije razrušen, privremeno se popravilo. Kada su naši počeli ponovno bombardirati grad, prenesi se sastavni Srbiji sve urede i skole u Niš, a posto nije ni Niš više siguran, prenesti se sada u Pristinu. I prestolonaslenjak Aleksander zapusio je pravodobno Beograd sa svojim stozernom.

#### Položaj u Srbiji.

Sofija, 15. oktobra. Bugarski poslanik Čaprasikov, koji se vratio iz Srbije, pripovijeda, da je javno miješen uslijed nove ofenzive centralnih vlasti i država Grčke, posve bez glave. Ne očekuje se više nikakve pomoći od entante. Čaprasikov nije u zadnjih 14 dana niti izlazio iz kuće, jer se jo bojava napadaja. Jedan sluh bugarskog poslanstva bio je napadnut i na glavi teško ranjen. Položaj je u Srbiji zdravlja.

#### Prostrostjevra kroz Rumunjsku.

Bukarest, 15. oktobra. Uprava rumunjskih željeznicava javlja, da je zabranjen prevoz svake vrste strojeva kroz Rumunjsku, ako za to ministarstvo financije ne izda posebne dozvole.

#### Ententa.

#### Ruske vojske nema više.

Cernovice, 15. oktobra. Jedan zadržani ruski časnici, bivši profesor srednje škole u Moskvi, izjavio je: Naše prave vojske nema više. Njene su grobovi u Karpatima, Przemyslu i Mazurskim jezerima. Što se sada bori, je sam divlja masa. Krivac je ovoga veliki knez Nikolajević.

#### Nova talijanska vojska.

Genua, 15. oktobra. „Journal de Génevres“ javlja, da talijanska vojska pravljena organizacija nova vojska, koja bi se imala upotrijebiti ili u Francusku ili na Balkan.

#### Amerikanski prosvjed protiv Engleske.

London, 15. oktobra. „Times“ javlja iz Washingtona. Kako se glasa, jučer su uzele neke promjene u noti protiv Engleske, tako da je grof Bernstorff predao američkoj vladi notu njemačke vlade. Držanje Njemačke napravio afeta potonuće „Arabica“ povećao je američki prosvjed protiv Engleske.

#### Talijanske skrbli.

Lugano, 15. oktobra. „Corriere della sera“ piše danas u neobičnom tonu. Veli, da će entanta morati gdje drugdje uznašajati da postigne odliku, ako joj ne bude moguce da preveze veći i potrebiti broj četa u Srbiju.

### Nesloga u francuskom kabinetu.

Lugano, 15. oktobra. „Secolo“ javlja: Ministri Delcassé i Millander bili su protiv toga, da se u Solunu iskrcaju francuske cete, što je dovelo do teških diferenčija u kabinetu. Briandu je ipak uspjelo, da je većina glasovala za iskrcajanje. Viviani i Augagneur su na to otputovali u London. Engleska je francuskim četama dala prednost, te su se ove prve iskrcale. „Secolo“ veli, da su i Joffre i French teškom mukom pristali, da se poduzmu iskrcajanja. Konačno je Joffre pristao na to, da otpusti neke engleske čete iz Francuske i da ih preveze u Solun.

#### Francuska komora i Balkan.

Pariz, 15. oktobra. (D. u.) U komori je Viviani odgovorio na interpelaciju radi odstupanja Delesseja, te je izjavio, da Francuska ne bi mogla Srbiju umoriti, niti od rječnih saveznika pustiti izoliranu. Iskrcajanja u Solunu, kojim nije na francusku frontu uslijedio obilježenje, traju dalje. Konačno je bio primljen dnevni red, kojim se vlasti izražava povjerenje sa 372 protiv 9 glasova.

#### Sa bojnih poljana.

#### Talijanske laži.

Innsbruck, 15. oktobra. (D. u.) Vrhovno Zapovjedništvo u Tirolu službeno javlja: Talijanski izvještaj od dne 11. oktobra sadržava, kako redovito, potpuno preokrenute dogodjaje. On veli: Jednom je načinio neprijatelj u noći na dne 10. oktobra na našu poziciju na Monte Maronia kod Malga Pioverna alta na visoravni sjevero-zapadno Arciero, ali je bio bio gubitci odbijen. Da se istini opet jednampat dade čast, neka bude rečena istina. One 10. oktobra između 9. i 10. sata popodne navale su slabije neprijateljske sile protiv Malga-Pioverna alta u Bočca val te Torsara, te su bile lakše odbranjene. Ostalo je nenapomenuto u Cardornovom izvještaju, da je ovaj okraj dne 10. oktobra bio samo svršetak vrlo jakе, osam dana zdovjene i potpuno bezuspješne talijanske nave u ovom prostoru, gdje su sudionistovale mnogobrojne neprijateljske čete, koje su pretrpjele jako teške gubitke.

#### Centralne vlasti.

#### Vjernost Dalmatinaca.

Zadar, 14. oktobra. (D. u.) Obzirno na vijesti inozemnih listova, da se izvan granica naše monarhije nalazi veći broj osoba iz južnih zemalja, a osobito iz Dalmacije, koji agitiraju protiv monarkije, dalmatinski je pokrajinski odbor, kao zastupnik autonomske interese zemlje u jednoj od zadnjih sjednica jednoglasno zaključio, da javno izjaviti, da dalmatinsko puešanstvo nema ništa zajedničko sa ovim ljudima, te da je ono jasno i odano cesarini i monarkiji. Dalmatinski je pokrajinski odbor odlučno odsustvuje svakoj akciji, koja ide za tim, da bi u budućnosti Dalmacija otpala iz okvira monarhije. Ova je spontana objava pokrajinskog odbora našla u cijeloj zemlji na izvanredno odbravljajući, te se i općine solidarno pridružuju ovom zaključku izražavajući svoja dinastička i državljanska čuvstva.

#### Militarizam u Sjedinjenim državama.

London, 14. oktobra. „Daily News“ javlja iz Vašingtona: Predsjednik je Wilson preporučio u kongresu, da se izda kredit od 50 milijuna za reorganizaciju vojske. Vojska će brojiti 125.000 redovite vojske, 375.000 pripovje. Domobranstvo će se bolje izobraziti. Osim toga će se predložiti, da se utvrdi obala.

#### Portugal i ententa.

Pariz, 14. oktobra. „Temps“ javlja iz Lisabona: Novi je predsjednik izjavio, da je svjetski rat doveo i Portugal u vrlo neugodni položaj.

## Zrakoplovstvo u sjevernoj Americi.

*Scientific American*\* propjeće o novom tipu pomorskog zračnika, koji će se doskora dovršiti za Sjedinjene Države. Te su se dalje vremena interesirale bezuspješno, da stvore domaći model zračnika, te su tek u najnovije vrijeme dosegle svoj cilj. Novi, prvi američki zračnik imao neka svojstva, koja je važno spomenuti.

Najvažnije je znati mu svrhu, a ta je unistavanje Zeppeline, sto i ime kaže: *Zeppelin-Destroyers*. Novi model je namijenjen američkoj mornarici, te predstavlja križanje prijašnjeg neuspjelog tipa kapetana Baldwin sa austrijskim tipom Körtingovim. Utjecale su na konstrukciju zelje admiralata Sjedinjene Države. *Scientific American*\* označuje ga povravljenim Körtingom.

Prevlaka balona omotava čeliri prostora, koji na krajevima svršavaju zajednički. Svi zaletaci za manevriranje, te onaj za sigurnost nalaze se ispod prevlake. U nju trini nalaze se oskruglaste vreće zraka (ballonets). Zračnik je dug 35 m i pol, širok 10 i pol m, sa sadržajem od 3080 kubičnih metara (t. j. 30 hiljada i 800 hektolitara).

Ispod njega visi gondola sa ladicom, koja se kod novog tipa osobito lako spusta i opeta zračniku približi, i to jako blizu, da se, umanjivši otvor zraka, poveća brzina balona. Taj je motor potom od 120 konjkih sila, te upravlja sa kormilom, koje je tako zgodno namješteno, da se može njime sigurno i brzo zračnik upravljati.

Osobito je izvorna Baldwinova ideja način, kako se balon usidri. Ne treba mu krovni ni premostiti te na otvorenom može odložiti oltui i vjetru, koji bi bijesno brzinom i silom od 80 km na uru.

Baldwin ovako riješava problem: Konop sidrenjak hrvata se prove zračnika, te sačišći od mnogo konopaca, da se sila, kojom vjetar vuče balon, porazdžili na mnogo točaka prevlaka, te da se ova tako ne razdare, a balon onda odvež. Glavni debeli konop približi se ocijenoj piramidi, koja se zabode u zemlju pomoći debelog ocijelog stozera, dok tri okolišne zeljezne stranice podupiru piramidu, da čvrše odoljeva odvuciši sili. Ispod balona napokon vise poput nogu ili dvoknjak sida dva postrana konopa sa balastom. Ta vrsta sida služi da zračnik priteži u zemlji, ali tako, da se taj može kretati prama vjetru prenasanju balast desno, lijevo, poput morske ladje oko kotvenjaka (bove).

## Obnova austro-ugarske na-godbe.

*Pester Hirlap*\*, inspiriran od magjarskih državnika, donosi u pitanju obnovne austro-ugarske nagodbe članak, iz kojega vadimo slijedeće:

Godine 1917. ističe rok u našoj nagodbi sa Austrijom. Međutim zakon određuje, da se pregovori za novu nagodbu imade pokrenuti već koncem god. 1915. Od godine 1917. još smo daleko, ali rok, u kojem prema zakonu imadu započeli

## Istra i njezini stanovnici.

Piše: Prof. Š. S. — Opatija.  
(Dalje.)

Ali doskora potisne da druga jaka rimska vojska prema jugu. Epulu se povrće u svoju prijateljstveni Nescatum. Vidisi, da ne može drzati toga mjestiša i da s padom pripadnicima pada i njegovog kraljevstva, usmrlji se, da ne pane živ u ruke pobedičkih Rimljana. Bilo je to god. 177. pr. Kr. U kraljovo vrijeme zauzmu Rimljani cijelu pokrajinu, utvrdi zgodna mjeseca i ostave u njima posadu. Prastaro mjesto Pula i gotovo isto tako staro Tergeste (Trst) budu od ostroumih Rimljana spoznata kao važne točke. Istra je seda ljepe razvijala, osobito uz obalu, te bude doskora polatinjena. Osim Pule i Tergestu bilo je uz obalu i u njužini zemlje mnogo drugih mjeseta više manje napuštenih — čiji počeci većinom siju u prastaro doba. Albona (Labin), Flanona (Plomin), Castua (Kastav), Montona, Egida (kasnije Kapris) praslari je grčka kolonija, i Piquentum (Buzet) bit će mjesto napušteno od prastanovnika Istre. Gotovo sva ova mjeseta nalaze se na vrhuncima, što je sasvim razumljivo. Rimski je kultura tek podigla, a i povećala ova mjeseta. Na zapadnoj i na istarskoj obali vidile su dobro sagra-

pregovori o novoj nagodbi, već je na pragu. Da nije toga, morali bismo se bašti ovim pitanjem već s toga razloga što ga je nataknuo becki načelnik Weisskirchner.

G. Weisskirchner, taj, vanrednom agiloseu obdarjeni Austrijanci, koji naglašuje, da sada imade malo tribina, na kojima bi mogao austrijski narod doći do riječi, pokazao se je već često kao predstavnik austrijskoga javnoga mišljenja. Dakle je vazduh zanimivo pratiti ono, što on veli. A sada veli, da stanovite teritorijalne promjene traže da se sa Ugarskom dodje u doticaj. On veli, da će carinska tarifa dozvati redne promjene i da će u novoj nagodbi morati istati većina finansijske pitanja države odnosno orijiski ratni izdatci.

Ugarska je prema Austriji bez sumnje u boljem položaju, jer za vrijeme rata zivi parlamentarnim životom. Ali upravo zato, dok traže rat, bio bi svaki glas disonancija proglašenja, jer u ratu slizimo zajedničkim interesima, a pitanja nagodbe u svakako čitav kompleks naših različitih interesa. Držali bi najvećom potrijekom, kad bi se već sada bavili putanjem nagodbe. U Ugarskoj je danas madjarska vlada ona tribina, koja je kao predstavnik madjarskoga javnoga mišljenja dužna, da se brine, ne za pitanja nagodbe, nego za ona gospodarske pitanja, koja su se za vrijeme rata pojavila i koja zahtijevaju predjedno uređenje. Treba da samo spomenemo jedan primjer. Vlada je dužna, da se brine za iskoriscenje radnika, zapošljenih poljskih teritorija i to tako, da neće biti s time same Austria zadovoljena.

Sve ono, sto gosp. Weisskirchner iznosi: nove carine, sporazum glede zeljeznicu, finansiju itd. sasvim je neaktivno. Sami su Austrijanci pokazali kako se u ratu nije dobro bavili ovim pitanjima, jer nijesu posli na berlinske rasprave jer ove dove do čarkanja i trenaži, nego u prvom redu da to, jer potpunoma manjka baza, sa koje bi se moglo poći, jer danas manjka čisti pogled u budući gospodarski život Evrope. Točko može unaprijed reći, kako će monarhija izići iz ovoga vremena, da li ovečana ili smanjena. Iako izdaje ovečana, kako će se i međusobno odjeliti osvojena teritorija i to ne samo u smislu četvornih kilometara, nego sa gledišta gospodarske vrijednosti spomenutih teritorija, koji se imaju dijeliti, a sve to na temelju potpunoga pariteti. Kako bi unapred mogli označiti sferu interesa na temelju kojih bi mogli raspravljati o onim gospodarskim pitanjima, kojima će postaviti temelj tek evropska mirovna konferencija.

Koncem godine 1915. će austrijske i ugarske vlade biti prisiljene, da sva ova važna pitanja da obnove nagode odgodje. A dotele će biti dužna ugarska vlada pazići na austrijske prste, ali nijedna vlada nemaju prava, da sebici čine veže ruke. Na ono, sto govorí g. Weisskirchner o politici carine, zeljeznicu i finansiju s obzirom na obnovu nagode, ne možemo drugo odgovoriti, nego to, da ugarska nepokolebiti ostaje na stanovništvo nagode od 1867. i ostaje kod onih prava, koja joj ta nagoda zauzimaju, i Ugarsku kao samovoljni faktor pripravna je sklopiti

samo takvu nagodu, koja će joj, za dominirajuću ulogu, koju je srsila u ovom ratu, osigurati njezina prava barem na temelju pariteti. Nova zeljeznička politika ne može više suštiti razvijati magjarske industrije, koja prema svojoj prirodi mora da steru interesa svoje interese upravi na Balkan. A nova pak financijska politika ne može se nikako ustanoviti, a da se potpuno ne ispunje naše pravedne aspiracije u vojsci i u izvanjskoj politici. Čitav kompleks nagodbenih pitanja ne će ostaviti netaknuta i politička pitanja.

G. Weisskirchner očito se drugačije predstavlja godine 1917. nego što mi je zato već sada upozorava na konferenciju.

Mi međutim predjedno ne priznajemo drugih zadaća, nego tu jednu, da za novu nagodu marljivo spremamo müniciju, s kojom ćemo izći na javu tek poslije rata. Na sva nagodbenaa pitanja, koja će se pojavit, odgovoriti ćemo tek onda, kada će zamjeniti topovi.

## Razne vijesti.

**Promet paketima vojne pošte.** Kako je poznato, moradose uslijed nezadržljivog prodrijanja sponzorâna česta proti istoku i uvoznučenog proširenja etapnih linija te uslijed proslijeđenja napadaju daleko u rusko zemljište ubog komunikacijama, nastupili u službu vojne pošte teško očuvane ograničenja. — Osobito se je morao obustaviti promet paketa za vojsku na bojnom polju, pa se je suvise morao privremeno ukiniti i promet ozorka. — Vise armadno zapovjedništvo bilo bi se je svjedočalo dekoleznostivih ovih mjeru, ali u očigledu izroka, koji leže izvan njegove moći, nije moglo da zapriječi ono što je nekontrolno. — Jedina mogućnost, koja se je podavalica, sastajala je u tome, da se odmah najenergičnije poduzmeći svi kraljici, i da se stvore preduvjeti za našu otvorenu obustavljanju službe. Među svim ovim pripravama budi jedino spomenuto, da se vojna pošta provodi automobilima. — Uslijed ovih priprava s jedne, te uslijed razvijaka dotičnih operacionih prilik i druge strane, nastalo je u preduvjetima za suzbijeni saobraćaj vojne pošte polako ona promjena, kaja je omogućila, da se opet preuzmu ukinate službe pa iako ne na jedampat, to ipak korak za korakom. Tako je bilo moguće, da se mjesecu srpnju za oveč broj ureda vojne pošte opet pripreme promet ponajprije uzroci robe. K na pruskim uredima vojne pošte pristupi se zatim suksnevno uvijek nove skupine i u posljednjem sedmici se je opet znatno povećao broj ureda vojne pošte, koji se u otvoreni prometu usmrcuju robe. — Ali također se to iste promete paketima vojne pošte, c. i. kr. vise zapovjedništvo spoznalo je prvi zgodni čas za uspostavljanje toga prometa, te je već počekom mjeseca rujna otvorilo dostatan broj ureda vojne pošte prometu privatnih paketa vojne pošte. Tome će se počan od 4. listopada priključiti veoma velik broj ureda vojne pošte, koji će posebno biti objelodžani. Ostali uredi vojne pošte, koji obzirom na puteve i prilike komunikacije moraju da još ostanu zatvoreni prometu paketima vojne pošte, vit

će prvom zgodnom prilikom, koja će predvidjivo skoro nastupiti, također privremeni promet paketima. — Po istaknutu nije moguće, da se paketi vojne pošte, koji uvijek priboljaju u prostorijama, koji se u zaledju mogu da dobjiju za sabirališta paketa, a također je nezvjeđivo, da bi se takve ogromne množine dale opremili na postojećim prometnim putevima sa opremnim sredstvima, koja su na raspolaganju. — Da se uz moguće udovoljiti prilikama gledi skladista i prevoza te, da se zapriječi potpuno zapuštanje prometa privremenim paketima, veoma važnog za gospodarske odnose, moralo se je za pakete odredjene za bojno polje izabrati predmete za poslijanje kaošto i ustanovi i dužni, da pakete, za pokus, prije predaje budu otvorenii od predstavljili ili ih iz predaje sami otvori, e da se osvjeđe, da li je sadržaj dopušten. Paketi nedopušteni sadržajem ne će se primati niti će se prosliditi, te će se povratiti predstavljaju uz utjeranje povratne poštarine.

Paketi će se dovazati uredima vojne poste jedino od služaja do slučaja, kako bi budu dopuštili operativni odnose, dakle tek nakon oduzeća ležanja. Jestive i drugi predmeti, koji se lako pokvaruju, ne mogu da predstave redovitu ponajviše u pokvarenom i zdravju skodnom stanju, također i onda kad ih se ne bi otkrilo te kad ne bi bili isključeni od proslijeđivanja dočinio kad ne bi bili povraćeni natrag. Poslijanje jestiva značilo će da blikne rasipati hransom.

Veliki broj paketa vojne pošte, koji se u nagnuoči kod raznih skladista za nadjeve pakete u zaledju, nastao je, uslijed slabog pakovanja kao sto i radi netaćne adrese. Iz naslova paketa ne može se dozvati niti naslovnik niti odpisljivo. Potrebno je dakle da se strogo pazi bilo na pakovanje kao sto i na tačan naslov. Dosljivanje paketa na druge brojive vojne poste nije izvedivo na bojnom polju. Slabo nastavljeni paketi biti će s toga povraćeni.

Kako na svakom polju tako je i kod institucije vojne poste potrebljeno složnoga i razumnoga skupnoga rada najširih kružnoga pučanstva sa vojnim i civilnim upravom i da se postigne koristan komesiji uspjeh. Vojnica je uprava sve učinila da omogući uspješan promet paketima vojne pošte a civilne post uprave učinili će sve da se taj promet vrši besprekorno. Ako se pučanstvo pri upravi vojne poste, bude ograničilo na onu mjeru, koja će zapriječiti da zavod bude preopćerećen svršenim i beskorisnim poslikajama to će vojnica uprava biti u stanju ne samo da promet paketima vojne poste stalno uružiti nego da iz izvrsnog dovoza svakodne potrebitih predmeta omogući također poslijanje manje nuznih predmeta (jestrine koje se drže).

Od god. 539. spadne Istra pod bizantsku vlast. Njezin sjaj još je sveudjil znatran. U vrijeme te vlasti dolaze Hrvati i Slovenci u svoju sadarsiju domovinu počekom sedmog stoljeća (oko 640 g.).

## Slovenci i Hrvati dolaze u Istru.

Kada su Hrvati došli do Istre, zauzele sve kraljeve, koje i sada posjeduju: Slovenci pak ne zaposednu samu danasnu Kranjsku, Korušku i Stajersku, nego dopiru i u kraljeve danasne Bavarske, Karanje budu potisnuti od germanskog elementa veće prame istoku i prema jugu.

Hrvatski manji odjevi na istoku, a Slovenci na zapadu spuštaju se u Istru počekom VII. stoljeća. Bizantsko se je carstvo malo brinulo za Istru, koja je živjela svojim posebnim životom municipija, komuna. Krajevi u Istri, koje su zauzeli Hrvati i Slovenci, nijesu imali većih utvrđenih gradova, a nijesu ni bili gusto napušteni — kao što nijesu ni dansi jer nijesu plodni kao ostali kraljevi Istre. Hrvati su doprili svakako do rijeke Rase, a Slovenci do Dragone. Ovdje oni su presli Hrvati i Slovenci vo graćice, ali se ne može ustvrditi, da su oni u kompaktnoj cjelini zauzeli kraljeve ovkrajne granice.

(Dalje slijedi.)

djece ceste u obližnje pokrajine. Putevi u nutrinji zemlje reć bi da nisu bili tako uređeni. Do Motovuna moglo je u rimsko doba ladjom po riječi Mirni, što danas nije moguce. Centrum rimske kulture i najjača rimska posada bila je u Puli. Ima Pula prastarog je porijekla. Rimljani osvojili su zemlju i u njoj izgradili Tergeste (Trst) budući da je u srednjem vijeku uvršten u sastav Rijeke. Istra je u vremenu Vespazijana sagradjena bude iz stonja prema Juliji Cesari nazvana Piatas Julia. U I. i II. stoljeću post. Krista silno je napredovala Piatas Julija — koja u ostalom nije sasmičigubila niti Pola — Već u I. stoljeću (zadnja godina) bude u vrijeme Vespazijana sagradjen onaj divni amfiteatar (arena, divje-grad — po nazivu našeg naroda). Počekom II. stoljeća broj je Pula 35.000 stanovnika (Notizie storiche di Pola, Monografia storica d. R. Kandler p. 44.). — Svakako je znatno taj broj stanovnika. A i druga mjeseta u Istri poznavala su blagostanje. Kako i ne bi! Promet s Akvilejom — koje je mjesto u vrijeme svog najvećeg procvata brojilo pol milijuna, a i veće stanovnika — prolazio je dobroj dijelom i kroz Istru, doticao se je i njezinim pri-morskim mjeseta. Da procvatu ovi gradovi, doprinijela je mnogo i njihova autonomija, uredna municipija. Kao u drugim rimskim mjestima i kraljevinama, tako i u ovim stanama počelo se je već za rana sirići kraljevstvo. Tergeste i Pula bili su svakako, da su u prvo doba kraljevstvo imali svoje biskupije, Capris (Kopar) i Parentium (Poreč) nijesu dugo zaostali. Istra je u rimsko doba živila svojim životom. Ona je malo osjeljila onih mlinjarskih oluja u rimskom carstvu u vrijeme propagiranja rimske sile —, dolzne barbare, da tresu trulom vrućim, državom; u Istru ne dopiru. U početku V. stoljeća obaraju i pale divlja mongolska plenjena Huma pod Atliom silnu Akvilku. Samo sjeverna Istra vidjela je nestojevi četvrti. Panje (476.) zapadno rimsko carstvo: Veruli, zatim istočni-Goti (493. g.), zavladaju Italijom i bližnjim pokrajinama. U vremenu gorske vlasti vrijedno je, da se spomeni pismo znatnog Kastijorda, tajnike gotskog kralja Teodorika, upravljenje na upravljanje Istre, u kojem pismu medju ostalim veli (ep. XXII. libro XII.): ... Vasa pokrajina nema najbližja (Ravenni) položena u jonskim vodama (Jonske vode — Jadranu more), napuštena maslinama, ukrasena plodnim poljima, okružena lozom i trešnjom (Rasa, Mirna, Dragona) rijeke pune zavidne podnosti...\*

dozvanih gradova, a nijesu ni bili gusto napušteni — kao što nijesu ni dansi jer nijesu plodni kao ostali kraljevi Istre. Hrvati su doprili svakako do rijeke Rase, a Slovenci do Dragone. Ovdje oni su presli Hrvati i Slovenci vo graćice, ali se ne može ustvrditi, da su oni u kompaktnoj cjelini zauzeli kraljeve ovkrajne granice.

(Dalje slijedi.)